

Applicant: Serial No. Docket No.:

10/748,279

Customer No.: 23995

OKI-398

F-02ED0389

FIG. 1A




FIG. 1B





FIG. 1C



"Replacement Drawings"

Applicant: Kazuhiko ASAKAWA

Serial No. 10/748,279

Docket No.: OKI-398

Customer No.: 23995

F-02ED0389

2/12

FIG. 2A




FIG. 2B





FIG. 2C



"Replacement Drawings"

Applicant: Kazuhiko ASAKAWA

Serial No. 10/748,279

Docket No.: OKI-398

Customer No.: 23995

F-02ED0389

FIG. 3A




FIG. 3B





FIG. 3C



"Replacement Drawings"
Applicant: Kazuhiko ASAKAWA
Serial No. 10/748.279

. . .

Serial No. 10/748,279
Docket No.: OKI-398
Customer No.: 23995

F-02ED0389

FIG. 4A




FIG. 4B





FIG. 4C



Applicant: Serial No. Docket No.: 10/748,279

OKI-398 Customer No.: 23995

F-02ED0389

FIG. 5A




FIG. 5B





FIG. 5C



"Replacement Drawings"

nt: Kazuhiko ASAKAWA

lo. 10/748,279

No.: OKI-398 Applicant: Serial No. Docket No.: Customer No.: 23995

F-02ED0389

6/12

FIG. 6A




FIG. 6B





FIG. 6C



"Replacement Drawings"

Applicant: Kazuhiko ASAKAWA
Serial No. 10/748,279

OKI-398 Docket No.: Customer No.: 23995

F-02ED0389

FIG. 7A




FIG. 7B





FIG. 7C



"Replacement Drawings"
nt: Kazuhiko ASAKAWA
lo. 10/748,279
No.: OKI-398

Applicant: Serial No.

Docket No.: Customer No.: 23995

F-02ED0389

8/12

FIG. 8A




FIG. 8B





FIG. 8C



Applicant: Serial No. 10/748,279 Docket No.:

OKI-398 Customer No.: 23995

F-02ED0389

FIG. 9A PRIOR ART




FIG. 9B PRIOR ART





FIG. 9C PRIOR ART



Applicant: Serial No.

10/748,279

Docket No.: Customer No.: 23995

OKI-398

F-02ED0389

FIG. 10A PRIOR ART





FIG. 10B PRIOR ART



"Replacement Drawings"
nt: Kazuhiko ASAKAWA
lo. 10/748,279

Applicant: Serial No.

Docket No.: Customer No.: 23995

OKI-398

F-02ED0389

11/12

FIG. 11A PRIOR ART




FIG. 11B PRIOR ART





FIG. 11C PRIOR ART



Applicant:

10/748,279

Serial No. Docket No.: Customer No.: 23995

OKI-398

F-02ED0389

FIG. 12A PRIOR ART




FIG. 12B PRIOR ART




FIG. 12C PRIOR ART

